

Fath al-Mu'īn Fī Taqrīb Manhaj al-Sālikīn Wa Tawdīh al-Fiqh Fī al-Dīn,
By Sheikh Haytham Bin Muḥammad Sarḥān (ḥafidhahullah)
(Japuonj ma chon mar Miskiti mar Jaote Muhammad ﷺ)

CHIK MAR ZAKAAT AL-FITR:

Ochunore kuom Ja Islam moro amora ma ngima odiochieng' mogik mar Ramadhan, kata otin kata oduong', dichuo kata dhako, misumba kata jal man thuolo. Kaachiel gi magi, bende ochunore kuomgi ni mondo gigol kilo achiel gi nus mondo gichiu solro mar jomodhier, ewi chiembgi mar odiochieng'no.

En gima owinjore ka ochulne kata nyathii matin mane onyuol ka otho..

En ang'o momiyo nyaka gol zakaat al-Fitr:

- En puodhruok ne jagono motweyo, kuom weche manono to gi timbe mochido mane otimo ekinde ma otweyo.
- Chiwoni konyo jogo modhier mondo kik giwuothi ka gikwecho odiochien'ono mar kiche mar Eid.

Seche mowinjore ogolie zakaat al-Fitr:

Oyieni mondo igole odiochieng kata odiochieng ariyo kapok 'eid ochopo.

Owinjore mondo igole kapok salaah mar Iddi ochopo. Kaber to igole bang' lemo ma kogwen [fajri]

Ok oyieni mondo igole bang' salaah mar Iddi.

En ang'o mowinjore igol kaka zakaat al-Fitr:

owinjore igol chiemo ma jii chamo kama idakieno. Kilo 2kg 40g, e pim mar chik kuom chiemo duto ma chunyi dwaro golo.

Pesa ok oyieni golo kaka zakaat al-Fitr mak mana ka ochunore ni nyaka igol mana pesa.

Pim mowinjore ogol kuom chiemo mopogore opogore kuom zakaat al-Fitr.

Mogo: 1400g

Ngano: 2040g

Oganda: 2060g

Semolina: 2000g

Ng'or: 2100g

Tende: 1800g

Michele: 2300g

Kodhi mar Chickpea: 2000g

Zabibu: 1640g

Fath al-Mu'īn Fī Taqrīb Manhaj al-Sālikīn Wa Tawdīḥ al-Fiqh Fī al-Dīn,

By Sheikh Haytham Bin Muḥammad Sarḥān (ḥafidhahullah)

(Japuonj ma chon mar Miskiti mar Jaote Muhammad ﷺ)

Chiwo mag Zakaat ka luwore gi jal ma imiyo to gi gino ma imiye:

[1] Gino ma pim mare oyangore
maler kuom jalno mowinjore oyude
to gi gino mowinjore ochiu kaka
Zakaat al-Fitr.

[2] Mano ma ong'ere ayanga ni
mondo gol kaka chudo mar ketho gir
ngato: "Pidho jii 6 modhier; nus kilo
kuom ng'ato ka ng'ato."

[3]] Gino ma pim mare oyangore
maler kuom jalno mowinjore oyude
to gi jal ma gole, kaka misango mar
kuong'ruok.